

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama u BiH, („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sredstava za pranje i održavanje higijene za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 09-1659-12/15 od 18.03.2016. godine i Okvirnog sporazuma broj: 09-1659-14/15 od 06.04.2016. godine, ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO**, ul Aleja Bosne srebrene br.7., registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa: 65-05-0223-09 (stari broj 2-3), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktor Ismet Skoko, mr.sci.ecc. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
- i
2. **„R&S“ d.o.o., Vogošća, ul. Igmanska bb**, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu (MBS:65-01-1045-12, stari broj: 1-16006), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200056290005, identifikacijski broj obveznika PDV 200056290005, porezni broj: 01841437, koga zastupa Direktor Selmanagić Kemal (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 06.04.2017.godine, u Sarajevu, zaključuju:

UGOVOR O NABAVCI SREDSTAVA ZA PRANJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snadbijevati **sredstvima za pranje i održavanje higijene**, u skladu sa potrebama iskazanim u Specifikaciji i zahtjevima iz Tenderske dokumentacije broj: 09-1659-1/15. od 23.12.2015.godine, te uvjetima preciziranim Ponudom Dobavljača broj: 326/16 od 13.01.2016.godine, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

Član 2.

Ukupna maksimalna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **35.406,04 KM** odnosno sa uključenim PDV-om iznosi **41.425,07 KM**.

Maksimalna vrijednost ovog Ugovora bazirana je na maksimalnoj okvirnoj godišnjoj količini roba iz predmetne nabavke, koja se planira nabaviti u ugovorenom periodu.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema tenderskoj Specifikaciji i svojim potrebama.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.

U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja je predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkazu ovaj Ugovor.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da se prema potrebama Ugovornog organa može izvršiti nabavka robe iz okvira predmeta nabavke, koja nije navedena u specifikaciji Ugovornog organa i Ponudi Dobavljača, koja je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma, o čemu bi se ugovorne strane prethodno usaglasile.

Prijedlog za promjenu, te izmjenu i dopunu količine i vrste robe, Ugovorni organ je obavezan dostaviti Dobavljaču u pismenoj formi, radi postizanja saglasnosti o cijenama istih. Po dostavljenom prijedlogu Dobavljač je obavezan izjasniti se u roku od 2 dana.

Ne postizanje dogovora u vezi sa eventualnim promjenama vrste i količine robe i cijena istih, predstavlja osnov za raskid ovog Okvirnog sporazuma.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa višim referentom za nabavku i skladištenje, putem telefona ili putem faksiranja narudžbenice.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

Dobavljač **garantuje isporuku robe u roku od jedan sat po narudžbi**, a za slučaj hitne potrebe, garantuje isporuku odmah po prijemu narudžbe.

Član 6.

U slučaju isporuke neodgovarajuće robe (koja nije predmet ponude Dobavljača, niti predmet narudžbe) ili isporuke neodgovarajuće količine robe, Ugovorni organ zadržava pravo da izvrši povrat iste i da zahtijeva odgovarajuću isporuku.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije u roku od 2 sata otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti odgovarajuću robu.

U slučaju ponavljanja situacija iz stava 1. ovog člana, Ugovorni organ zadržava pravo da ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida ugovora uz navedenje razloga za raskid.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnica) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će **plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 184 dana po prijemu fakture**, na transakcijski račun Dobavljača broj 3389002208510172 otvoren kod UniCredit banke.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

Član 8.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2% od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom neizvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

Član 9.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 09-1659-1/15 od 23.12.2015.godine i ponude Dobavljača broj: 326/16 od 13.01.2016. godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 10.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

Član 11.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

Član 12.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

